

Edizione diplomatico-interpretativa

	I.
Can lo riu de la fontaina S?esclarsis, si con far sol, E par la flor Aigentina, E?l rosinholet el ram Volt, e refranh; et aplana Son dous chantar, et afina, Dreitz es doncs, que?l mieu refranha.	Can lo riu de la fontaina s?esclarsis, si con far sol, e par la flor aigentina e-l rosinholet el ram volt e refranh et aplana son dous chantar et afina, dreitz es doncsque-l mieu refranha.
Amors de terra loindana Per vos totz lo cors mi dol, E non puesc trobar metzina Tro venha?l vostre reclam Ab atrag d?amor dousana Dins vergier, ó tras cortina Ab dezirada companha.	Amors de terra loindana, per vos totz lo cors mi dol e non puesc trobar metzina tro venha-l vostre reclam, ab atrag d?amor dousana, dins vergier o tras cortina ab dezirada companha.
Pos totz iorns men faill aizina No?m meravilh, si?m n?aflam, Car anc genser crestiana Non fes Dieu, ni.nola vol, Juziena, ni Sarrazina. Ben es doncs pagues de mana Drutz, que de s?amor gazanha.	Pos totz iorns men faill aizina no·m meravilh si·m n?aflam car anc genser crestiana non fes Dieu, ni·nola vol, juziena ni sarrazina. Ben es doncs paguesde mana, drutz que de s?amor gazanha.
De voler mos cors mon fina Ves cella re, quieu plus am, E sai, que volers m?eniana, Si cobe esa la?m tol; Car plus es poinhenz d?espina Ma dolors, quez ab ioi sana, Don ia non vueilh, c?om mi plainha.	De voler mos cors mon fina ves cella re qu?ieu plus am e sai que volers m?eniana si cobe[d]esa la·m tol, car plus es poinhenz d?espina ma dolors quez ab ioisana: don ia non vueilhc?om mi plainha.
Entre Grec, e trasmontana Volgr?esser dins el mar, Et agues can, e traina, Ab que m?anes deportar, Fuec, e lenha, e sertana, E pron peison per cozinar, E mi Dons per companha.	EntreGrec e trasmontana volgr? esser dins el mar et agues can etraina, ab que m?anes deportar fuec e lenha e sertana e pron peison per cozinar e Midons per companha. -1

	VI.
S?en est Breu de pergamina tramet lo ver en chantan En plana lenga Romana a Nugo bru mon filhol, Bo?n sap, car gens Peitavina, De Berriu, e de Guiana S?esjau per lui, e Bretanha.	Sen est breu de pergamina tramet lo versen chantan en plana lenga romana an Ugo Bru mon Filhol. Bo·nsap car gens Peitavina, de Berriu e de Guiana s?esjau per lui e Bretanha.

- letto 927 volte

Credits | Contatti | © Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911 CF 80209930587 PI 02133771002

Source URL: <https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/edizione-diplomatico-interpretativa-753>